دغه رنګ مو تاسې غوره امت ګرځولي یاست چې پر خلکو ګواهان اوسئ

اونیزه

شهادت

د حزب اسلامي افغانستان نشراتي ارګان

الهی فرمان

او بې له شکه چې په څارویو کې هم تاسې ته یو لوی درس دی. مونږ تاسې ته دهغوی له ګیډونه د خوشایو او وینې ترمینځه خالصې شیدې درڅښو چې د څښونکو لپاره ډیرې خوندورې او آسانې تیریږي. او په همدې توګه د خرما او انګورو له ونو نه هم تاسې نشه لرونکې او نور ښه خوراکونه جوړوئ، بې له شکه چې د عقل لرونکې قوم لپاره په دې کې لویه نښه او دلیل دې. او ستا رب د شاتو د مچی په زړه کې ورواچوله چې په غرونو، ونو او هغو لوړو او دنګو ځایونو کې چې خلک یې جوړوي ځانو ته جالې جوړې کړئ. (سورة النحل، آیت ٦٥ - ٦٨)

نبوي ارشاد

محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

تاسې رښتیا ویل پر ځان لازم وګرځوئ، ځکه رښتیا وینا انسان د نیکې په طرف بیایي او نیکي انسان جنت ته رسوي. کوم سړی چې هر وخت رښتیا وایي او د رښتیا ویلو عزم کوي، هغه د الله په نزد رښتونی لیکل کیږي، تاسې همیشه له دروغ ویلو نه ډډه کوئ ځکه چې درواغ انسان دګناه په لور بیایي یعنې دوزخ ته رسوي، کوم سړی چې همیشه دروغ وایي او دروغ ویل دهغه کسب ګرځیدلي وي هغه د الله په نزد لوی درواغجن لیکل کیږي. (بخاري، مسلم، ابو داود، ترمذي)

شهادت دویم کال، ۲۴ مه ګڼه، چهارشنبه ۱۳۸۹ هـ ل د چنګاښ ۹ مه د۱۴۳۱ هـ ق د رجب المرجب ۱۸ مه د۲۰۱۰ م د جون ۳۰ مه

حامد کرزی هیچ گاه با سراج الدین حقانی ملاقات نکرده است



کابل، رسانه ها:

مقامات ریاست جمهوری افغانستان مذاکره میان حامد کرزی و رهبران طالبان را رد می کنند و می گویند، در این مورد هیچ صحبت صورت نه گرفته است.

وحید عمر سخنگوی رییس جمهور کرزی که به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در این مورد صحبت می کرد گفت، این گزارش ها کاملاً بی اساس است.

وی گفت:

رییس جمهور افغانستان با شخص که در این گزارش از وی نام برده شده، هیچ گاهی ملاقات نه کرده و نه هم این شخص به کابل آمده است و نه کسی دیگر از از کدام کشور دیگر با این شخص به کابل آمده بودند، و نه هم رییس جمهور با اشخاص و مقامات کشور همسایه پاکستان که در گزارش گفته شده که رهبر طالبان را همراهی می کرد، دیدار کرده است. از دید ما این ادامه، یک پروسه، تبلیغات منفی علیه حکومت افغانستان است.

از دو روز به این طرف گزارش های به نشر رسیده است که حامد کرزی و سراج الدین حقانی در کابل با هم دیدار و گفتگو کرده اند. این گزارش ها از سوی شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر شده است.

مقامات ریاست جمهوری افغانستان با رد این موضوع هم چنان نشر چنین گزارشات را به شدت محکوم می کنند.

در پاسخ به سوالی که آیا دولت افغانستان حاضر است با رهبران گروه

بقیه در صفحه ۴

په فساد کې ښکېل افغان چارواکي له مصؤونیته برخمن دي

PROPERTY OF ACKU

واشنګټن، رسنۍ:

واشنګټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ولسمشر کرزي په حکومت کې جګپوړي مقامات د واسطه لرونکو چارواکود فساد په باب د تحقیقاتو مخه نیسي.

امریکایي چارواکي له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې په خپل حکومت کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي ځکه چې د دوی په وینا فساد سبب کېږي چې افغانان د خپل حکومت او نړیوالو ځواکونو له ملاتړه لاس واخلي او طالبان پیاوړي شي.

کرزي تېره میاشت د امریکا د سفر په ترڅ کې ولسمشراوباما ته ډاډ ورکړ چې په خپل هیواد کې به د فساد په وړاندې جدي ګامونه واخلي.او د دې تدریجي مبارزې نتیجې به امریکایان په راتلونکو څو کلونو کې ویني.

خو واشنګټن پوست ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو له قوله لیکلي چې افغان څارنوالانو، قاضیانو او تحقیق کوونکو ته پر له پسې د لوړو چارواکو له لوري امر کېږي چې له دوسیو څخه د جنایتکارانو نومونه وباسي.

ورځپاڼې د دغو امریکایي

پاتې ٤ مخ

کرزی دې د هغو طالبانو معلومات ورکړي چې له تور لیست یې ایستل غواړي

کابل، رسنۍ:

ملګروملتونو د افغانستان له حکومته وغوښتل چې که غواړي د ملګروملتونو د امنیت شورا ځانګړې کمیټه پرالقاعده او طالبانو د لګول شویوبندیزونو له تورلیست څخه د یوشمیر طالبانو د نومونو پرایستلو غوروکړي نو باید ډیر ژر دې کمیټې ته معلومات ورکړي.

د ملګروملتونو د امنیت شورا ځانګړې کمیټې چې د القاعده د غړیو او طالبانوپر سفرد لګول شویو بندیزونو او دهغوی د کنګل شویو شتمنیو څارنه کوي، په تورلیست کې د ټولو ۴۸۸ کسانو د نومونو په اړه بیا څېړنه پیل کړې ده.

په دې لست کې د ۱۳۷ طالبانو نومونه شامل دي. ټاکل شوې وه چې ملګري ملتونه پر دې لیست بیا کتنه د روانې میلادي میاشت تردیرشمې نیټې یعنې ترسبا پورې بشپړه کړي خو دغه نیټه یې یوه میاشت نوره یعنې د جولای تریودیرشمې پورې تمدید کړې ده.

د امنیت شورا دې کمیټې ویلي چې په تورلیست کې د ۱۲۶ افرادو په اړه نوروڅېړنو ته اړتیا لري.

په ملګروملتونو کې د اتریش سفیر توماس مایر هرټینګ چې پرالقاعده او طالبانو د بندیزونو د کمیټې مشري په غاړه لري وویل تراوسه پورې له تورلیست څخه د څو محدودوطالبانو د نومونود ایستلو پرته د نورو

پاتې ٤ مخ

فاکس: په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره باید طالبانو سره خبرې وشي

امریکا، رسنۍ:

د بریتانیې د دفاع وزیر وایي، یوازې پوځي اقدام به په افغانستان کې د اوږد مهالې ثبات ټینګولو لپاره کافي نه وي نو له دې امله ایتلافي قواوې باید د طالبانو له ځینې غړو سره خبرې وکړي. د بریتانیې د حکومت دې مقام پرون په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې، چې له هغو طالبانو سره خبرې چې د افغانستان د حکومت د صلاحیت په رسمیت پیژندلو ته تیار دي دا مرسته کوي، چې له دې هېواد څخه د بهرنیو قواوو تر وتلو وروسته به تشدد له سره نه پیل کیږي.

په افغانستان کې د وسله والو طالبانو د تشدد زیاتېدو په نړیوالو ایتلافي قواوو فشار راوستی تر څو په افغانستان کې د دې پوځي ماموریت د پای ته رسیدو د وخت او څرنګوالي په اړه غور وکړي.

روانه میلادي میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره په تیرو تقریبا ۹ کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده.

نظر پوښتنې ښکاره کوي، چې د بریتانیې د وګړو له درېیو څخه دوه برخې فکر کوي، چې په افغانستان کې جګړه نه شي ګټل کیدای او ډېر ژر له دې هېواده د خپلو عسکرو د وتلو غوښتونکي دي.

د رویټر خبري اژانس په حواله د بریتانیې د دفاع وزیر لیم فاکس ویلي، چې له یو شمیر طالبانو سره د خبرو نظریه یې د بریتانیې د پوځ له مشر

پاتې ٤ مخ

جنرال اشفاق کیانی و احمد شجاع پاشا رییس آی، اس، آی در کابل

رهبران نظامی پاکستان گفتگوهای را در کابل انجام می دهند.

جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز اردوی پاکستان و جنرال احمد شجاع پاشا رییس استخبارات آی اس آی این کشور جهت اشتراک دراجلاس کمسیون مشترک افغانستان پاکستان وامریکا وارد کابل شده اند.

با این که مقامات می گویند این ملاقات، ضمن جلسات عا دی کمسیون سه جانبه صورت می گیرد، اما امکان دارد رهبران پاکستانی در مورد تلاش های اخیرصلح نیز ملاقات های داشته باشند.

سفر رهبران نظامی پاکستان به کابل همزمان با نشر گزارش های صورت می گیرد که می گویند، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در چند روز اخیر دوبار با مولوی سراج الدین حقانی رهبر گروهء طالبان که دروزیرستان شمالی مستقر است، ملاقات کرده است.

بقیه در صفحه ۴

ایران برای ساختن دو بمب اتم، یورانیوم غنی شده دارد

روسیه، رسانه ها:

دیمتری میدویدیف رییس جمهور روسیه می گوید، وی از ادعاهای ایالات متحده امریکا که ایران احتمالا مواد سوخت هسته ای کافی برای ساخت دو سلاح اتمی در اختیار دارد نگران شده، هشدار داد که اگر این تایید شود ایران با اقدامات تازه روبرو خواهد شد.

لیون پنیتا مدیر استخبارات مرکزی ایالات متحده به تلویزیون ای بی سی این کشور گفته است که اداره اش فکر می کند ایران در حال حاضر مقداری از یوارنیم غنی شده در سطح پایان را در اختیار دارد که برای ساخت دو سلاح کافی می باشد، اما تهران نخست به غنی سازی بیشتر این مواد نیاز دارد.

میدویدیف رییس جمهور روسیه روز یکشنبه در تورنتو در حاشیه جلسه ۲۰ کشور بزرگ صنعتی جهان به خبرنگاران گفت، اطلاعات اداره، استخبارات مرکزی امریکا نیاز به بازبینی دارد. .....

بقیه در صفحه ۴

صدها تن طی یک تظاهرات خواهان توازن لسان در پوهنتون ها و مکاتب شدند

انډول او تعادل غواړو !

آزادی رادیو:

صدها تن محصل شماری از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی فعال در کابل به روز دوشنبه طی راه پیمایی خواستند تا در کاربرد زبان های رسمی کشور در پوهنتون ها، مکاتب و ادارات رسمی توازن ایجاد شود.

به باور این محصلان، در بسیاری از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان زمینه های تدریس به زبان پشتو طوری که لازم است مساعد نشده است.

نجیب هاند محصل پوهنځی پول تخنیک کابل به نماینده گی از این معترضان در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید در پوهنتون های کشور زمینه های تدریس به زبان پشتو فراهم شود.

تعدادی از این محصلان معترض از اعضای شورای

بقیه در صفحه ۴

دامریکایي جنرالانو خبره تر بې هوشۍ او چټیاتو ورسیده

دریمه صفحه

د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه

جنګ له تباهي پرته بله ګټه نلري

اسوشیټید پریس د ملګرو ملتو د عمومي منشي له قوله لیکي چې په افغانستان کې امنیتي وضعه نور هم خرابه شویده. بانکي مون د امنیت شورى ته پخپل راپور کې ویلی دي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزي او تاو تریخوالي زیات شویدي، د تېر کال په پرتله د ماین چاودنو په پیښو کې ۹۴ سلنه زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د منشي په دې څلور میاشتني راپور کې د تېر کال د لومړیو څلورو میاشتو وضعیت د سږ کال د لومړیو څلورو میاشتو له وضعیت سره پرتله شوی شوې چې د روان کال په څلورو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ستونزی د تېر کال د همدې مودې په پرتله خورا زیاتی شوي دي.

راپور کې دا هم راغلي چې په هره اونۍ کې درې ځانمرګی بریدونه ترسره شوي چې نیمایي یې په ناامنه جنوبي ولایتونو کې شوي راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ټولنیزې امنیتي پیښې د تېر کال په پرتله ډېرې زیاتی شویدي په راپور کې د افغانستان امنیت په داسې حال کې خراب ښودل شوی چې شاوخوا ۱۵۰ زره نړیوال سرتیري او همدومره افغان ملي ځواکونه د امنیت د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي.

د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکي مون په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي خبر خو ورکړیدی مګر دا یې نه دي په ګوته کړې چې له دغو ستونزو څخه د خلاصون لاره څه ده؟ تر څو به د افغانستان جنګ ځپلی ولس د جنګ او تاوتریخوالی په ترخه فضاء کې ژوند تیروي؟ !

بانکي مون دې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالی د خبر ورکولو ترڅنګ په دې خبره هم غوراو فکر وکړي چې د افغانستان ځوریدلی او کړیدلی ولس له دې بو ګنوونکی او ویرجن حالت نه څنګه ویستل کیدلی شي؟ نږدی نهه کاله کیږي چې د تروهګرو په خلاف د جنګ تر شعار لاندې بې ګناه ولسي خلك خپل ژوند له لاسه ورکوي، او شپه ورځ په غم او ویر کې تیروي.

تجربو ثابته کړی چې په افغانستان کې د جنګ له لارې سوله او امنیت نشي راتلې، د امریکا تر مشری لاندې هغه جنګ چې په افغانستان کې د سولې او سلامتیا د تأمین په خاطر پیل شوې و افغانانو ته یې له کړاوونو او ستونزو پرته بل څه په لاس ورنکړ ژوند یې تر ګواښ سره مخ شو، هر لوری د مرګونو او ویرونو ټغرونه خپور شو، هره ورځ له بلې زیاته خونړی شوه او د بدامنی تورې وریځې د افغانستان پر ټوله فضاء خورې شوې. هغه دعوې چې د امنیت د ټینګښت لپاره کیدلې دروغ شوې چې د امریکا او ناټو غړو هېوادو په شمول د ملګرو ملتو د اداری مشر بانکي مون هم پر هغه اعتراف کوي. که چېرته د ملګرو ملتو اداره، امریکا او دهغی ملګري په افغانستان کې واقعاً د امن په لټه کې دي نو هغوی ته پکار دی چې د جنګ له لارې د امن د راوستو کومه نسخه تر اوسه استعمالوله هغه. ژر تر ژره پرېږدي او پر ځای یې د منطقي خبرو اترو او مذاکراتو له لارې د امن راوستو نسخه استعماله کړي ځکه چې په افغانستان کې د جنګ لا لارې د سولې راوستو نسخه په سلو کې سل ناکامه شوې او اندیښنه دا ده چې که له جنګ نه لاس وانخستل شي نو پایلې به یې خورا خطرناکې او تباه کوونکي وي.

هر چا په افغانستان کې د جنګ له لارې د امن راوستلو شوق پوره کړ، او پدې خبره مطمئن شول چې په افغانستان کې د جنګ له لارې بري ترلاسه کول ناشوني او محال دی.

د عقل او منطق خبره داده چې د ناکامی تجربی پر ځای دی پر یوه داسې پروسه او میکانیزم لاس پورې کړی شي چې د هغه په خپلولو سره په افغانستان کې امن یقیني شي.

که له واقعیت نه ستر ګې پټی نکړو نو دا پوښتنه پر ځای ده چې که چېرته بهرني ځواکونه په افغانستان کې د نهو کلو په اوږده موده کې د امنیت په راوستو نه دي قادر شوي او امنیتي ستونزې نورې هم زیاتیږي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون افغانانو ته څه ګټه رسوي؟

آیا دا به ښه نه وي چې نور د افغانستان له خاورې ووځي او افغانان پرېږدي چې د خپلو عنعناتو له لارې د سولې او امن لارې چارې ولټوي.

که امریکا او ناټو ځواکونه اصل حقیقت ته ځیر شي نو په افغانستان کې د سولې د نه راتلو یو ستر عامل دوی هم دي ځکه چې دلته د جنګ د دوام او جواز لپاره یو ستر دلیل دا هم ورکول کیږي چې مخالفین د بهرنیو ځواکونو په خلاف خپل جنګ جهاد بولي او جهاد تر هغه نشي بندیدلی تر څو چې بهرني ځواکونه دهغوی له خاوری نه وي وتلي. دا خبره کاملاً د بهرنیو هېوادو او افغانانو په ګټه ده چې په افغانستان کې د سولې د تأمین او د جنګ له اور نه د خلاصون په مقصد د بهرنیو هېوادو ځواکونه له افغانستان نه د وتلو حتمي او آخري مهال ویش ورکړي او ددوی په خلاف جنګیدونکي عناصر په دې ډاډه کړي چې هغوی د افغانستان د اشغال لپاره نه دي راغلي.

حذف اسمای مخالفین دولت از لست سیاه شورای امنیت

اعزامی

حذف اسمای رهبران مخالف دولت افغانستان از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد یکی از مواد قطعنامهٔ جرگهٔ مشورتی صلح بود که در روز پایانی جرگه به حضور رئیس جمهور پیشکش شد. رئیس جمهور نیز به نوبه خود هنگام ایراد خطابه اش به اعضای جرگه، وعده داد که به همه مواد شانزده گانهٔ قطعنامه عمل خواهد کرد، خصوصاً برای حذف اسمای سران مخالفین دولت از لست سیاه ملل متحد و آزادی زندانیان تلاش جدی و عاجل خواهد کرد.

خبر حذف نام های سران مخالفین دولت از لست سیاه ملل متحد را، (ستیفن دی مستورا) نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان اعلان کرد. دی مستورا که چندی قبل در میان جمعی از خبر نگاران در کابل صحبت می کرد، گفت: شورای امنیت ملل متحد در مورد تعمیل یکی از تقاضاهای جرگه مشورتی صلح غور میکند و هیأتی به همین منظور از جانب شورای امنیت بکابل فرستاده شده تا به مشوره مقامات افغان، در مورد حذف نامه های مخالفین از لست سیاه مذاکره کند. این هیئت از کمیته قطعنامهٔ ۱۲۶۷ شورای امنیت ملل متحد توظیف شده تا غرض ترتیب لست حذفیه کار نماید. نماینده خاص ملل متحد در کابل گفت: هیئت نتیجه کار مشترک خود با مقامات دولت افغانستان را به شورای امنیت گزارش می دهد و تصمیم نهایی را در زمینه اعضای شورای امنیت اتخاذ خواهد کرد. قرار معلوم نام های ۱۳۷ نفر افغان تحت پی‌گرد در لست سیاه درج است و بخاطر دستگیری بعضی از آنها، شورای مذکور جوایز گزاف نقدی را نیز تعیین نموده است.

چندی قبل اسمای پنج نفر از افراد رده های پائین طالبان از لست مزبور حذف گردید، ولی به نسبت مطرح نبودن افراد مذکور، گروه طالبان هیچگونه حسن نیتی در برابر این اقدام نشان نداد، ولی این بار دی مستورا اطمینان داده است که تا هنگام برگزاری کنفرانس کابل، ملل متحد اقدام های عملی را در جهت تحقق خواسته های جرگهٔ ملی مشورتی صلح انجام خواهد داد. اینکه هیئت شورای امنیت، چه کسانی را با چه شرایط از لست حذف میکند؟ آیا تمام نام ها شامل لست حذف می شوند و یا یکتعداد شان؟ معیارها و اصول درین تصمیم‌گیری چیست؟ آیا تنها آنهائیکه به پروسه صلح می پیوندند، شامل حذف شدگان می شوند و یا همه شامل این پروسه می شوند؟ اینها سوالاتی اند که جواب آن ها هنوز روشن نگردیده و ممکن است که به این سوالات در پایان تحقیق و بازنگری هیئت پاسخ داده شود. به هر صورت قدر مسلم این است که تحقیق و بازنگری هیئت ملل متحد در مورد قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت و اعلان حذف اسمای سران و فرماندهان گروه های مخالف دولت افغانستان از لست سیاه ملل متحد، بنابر تقاضای جرگهٔ مشورتی صلح، اولین گامی است که ملل متحد و جامعه بین المللی در جهت حل بحران می بردارد و این اولین تشویق مخالفان برای پیوستن به پروسه صلح می باشد. ولی اینکه کم و کیف این اقدام ملل متحد با چه هدفی و در کدام مستوی است؟ بزودی آشکار خواهد شد. حقیقت امر اینست که حذف کردن اسمای مخالفان از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد، آسان ترین اقدامی است که جامعهٔ بین المللی درین راستا انجام می دهد. زیرا در هر دو صورت حذف کردن و یا نکردن، افراد شامل لست، در جنگ نیروهای خارجی نیستند. فرضاً اگر نام های آنها در لست باقی بماند، طبیعی است که آنها به مخالفت خویش علیه دولت و نیروهای خارجی ادامه می دهند و اگر از لست خارج شوند، دو صورت پیش خواهد آمد: نخست اینکه حذف شدگان از مخالفت دست برداشته و به پروسه صلح می پیوندند که این وضعیت به نفع دولت و جامعه جهانی می باشد. ثانیاً حذف شدگان از مخالفت دست نکشیده و به جنگ خویش ادامه می دهند، درین صورت نیز ملل متحد کدام ضرری را متحمل نشده و چیزی را از دست نمی دهد، بلکه به بسیار سادگی و با صدور یک فیصله نامهٔ جدید بار دیگر نام های ایشان را در لست سیاه نموده، تحت تعقیب و پی گرد قانونی قرار میدهد. از آنجائیکه حذف نام های مخالفین از لست سیاه، برای ملل متحد ضرری ندارد پس بهتر است که هیئت مذکور به مشوره مقامات دولت افغانستان، نام تمامی ۱۳۷ نفر را از لست حذف نماید و هیچگونه استثنا و قیدی را در زمینه وضع ننماید. زیرا ملل متحد با این اقدام در هر صورتی نفع می برد، اگر پروسه صلح کامیاب شد، این اقدام انگیزه و مقدمه آن می شود و اگر پروسهٔ ناکام شد، در آنصورت نیز حداقل یکتعداد از مخالفین، بخاطر حذف نام های شان از لست سیاه، از مخالفت دست میکشند که درین صورت باز هم ملل متحد نفع می برد و از شمار مخالفین دولت کاسته می شود.

بناءً لازم است که هیئت بررسی ملل متحد، جهت ایجاد فضای اعتماد و تشویق مخالفین به مصالحه نام مخالفین را بصورت مجموعی از لست حدف نماید و شروط مانند: قبول مصالحه و یا تن دادن به مذاکرات را نگذارد و هم چنان طوری نکند که برخی نام های را که افراد مهم نیستند، حذف کند و دیگران را بگذارد، چنین برخوردی هیچگونه کمکی به پروسه صلح نمی کند، زیرا افراد رده های پائین و غیر مهم، نقش کمتری در جنگ دارند. بودن و یا نبودن نام های آنها در لست تاثیر چندانی بر روند صلح و جنگ ندارد. چنانچه چند ماه قبل نام های پنج نفر غیر معروف از رده های پائین گروه طالبان از لست سیاه حذف شد، مگر هیچ تاثیری بر روند اوضاع نکرد.

شکی نیست که حذف نام های مخالفین از لست سیاه، اولین گام در جهت ایجاد فضای اعتماد و تشویق آنها به پروسهٔ صلح می باشد، ولی این گام به تنهایی سفینه طوفان زدهٔ صلح را به ساحل نجات، توجیه کرده نمی تواند. بناءً همزمان با این اقدام باید کار های دیگری که عوامل و انگیزه های جنگ را بزداید، در دست اجرا گرفته شود که از آن جمله یکی هم آزاد ساختن زندانیان است که درین اقدام، باز هم جامعه جهانی ضرر نمی کند، زیرا طرف مقابل نیز با آزاد کردن اسیران خارجی و داخلی، جواب مثبت خواهد داد.

اعلان متارکه و آتش بس، تشکیل کمیسیون بی طرف صلح و آغاز مذاکرات فیمابین هر دو طرف، اقدامات مهم دیگری اند که موتور مصالحه را به حرکت می آورند. اگر دو طرف درگیر واقعاً خواهان مصالحه و مذاکره برای حل بحران اند، پس باید در قدم نخست بلا درنگ آتش بس اعلان کنند و ثانیاً با تشکیل کمیسیون با صلاحیت صلح به توافق جانبین، پروسه مذاکرات را آغاز نمایند. در غیر آن اگر عملیات های انفجاری و انتحاری مخالفین ادامه یابد و جامعه جهانی و دولت نیز در صدد ازدیاد نیروها و گرفتن آمادگی به عملیات وسیع در قندهار و نقاط دیگر باشند تا گویا پس از درهم کوفته شدن و تضعیف مخالفین، با گرفتن امتیاز کمتر بر سر میز مذاکره بنشینند؛ درین صورت فکر میکنم که موتور صلح فقط با حذف اسمای مخالفین از لست سیاه، به حرکت نیامده و ماشین کماکان جام باقی خواهد ماند.

د امریکایي جنرالانو خبره تر بې هوشۍ او چټیاتو ورسیده

شاهد غزنیوال

دجون دمیاشتې په پنځلسمه نیټه دامریکې دسناجرګې په استماعیه غونډه کې دامریکې دمرکزي قوماندې مشر جنرال ډیویډ پیټرایوس دکانفرانس د میز په سربې سده شو.

په جنرال پیټرایوس دبې هوشۍ څپه هغه مهال راغله چې کله دسناتور جان مکین له لوري له هغه څخه په افغانستان کې دامریکایي استراتیژۍ دځرنګوالي په هکله وپوښتل شول.

دغونډې ګډونوالو د هغه دبې هوشۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکړل، چاویل د افغانستان دجنجالي قضیې دنوم اوریدو له امله یې ضعف وکړ، چاویل هغه یوکال ترمخه دپروستیټ سرطان تیر کړی د هغه له امله ورباندې اوس دبې حالۍ څپه راغله اوده خپله وویل چې سهارنۍ یې نه وه کړې اونه یې هم کانفرانس ته ترورتګ له مخې کافي اوبه څښلې وې.

په هرصورت دجنرال پیټرایوس دبې هوشۍ له امله په هغه ورځ دسنا دجرګې استماعیه غونډه نیمګړې پاتې شوله؛ ځکه د ده بې حالۍ نیم ساعت دوام وکړ اوچې کله هماغه میز ته بیا ودرول شو هم حالات یې نورمال نه ښکاریدل ځکه نو دغونډې مشر جان مکین دغونډې د تعطیلې امرورکړ.

دلته اوس دښاغلي پیټرایوس په دغې بې حالۍ کې په افغانستان کې دامریکایانو د ښکیلتیا اوپه هغې کې دامریکایي چارواکو دناکامۍ یومرموزشانته خواب پروت دی؛ داسې خواب چې تراوسه پورې دهغه په هکله دامریکې سیاسي اوپوځي چارواکي له خپل ولس څخه دواقعیتونو په پټ ساتلو ټینګار کوي.

جنرال پیټرایوس دامریکې دمرکزي قوماندې د مشر په توګه په افغانستان کې دامریکایي استراتیژۍ دنه موفقیت په اړه دغه هیښوونکې انځور(Representation) د یوه داسې خواب په توګه وړاندې کړ چې دحال په ژبه یې دهغوئ ټولو سر ښه ورباندې ورخلاص کړ؛ ځکه دسپینې ماڼۍ جابرانه سیاست آن دپیټرایوس غوندې لوړپوړوچارواکو ته هم د دې اجازه نه ورکوي چې دافغانستان په اړه په ژوندیو واقعیتونو خوله چوله اویا په هغوئ اعتراف وکړي؛ ځکه نودپنټاګان په دفاعي اداره کې دغه دریم نمبر مهم شخصیت (جنرال پیټرایوس) دیته اړیستل شوچې په افغانستان کې دخپلوناکامیو تصویر په خپلې بیهوشۍ کې دامریکې تقنیني ادارې ته په عملي بڼه وړاندې کړي نوربیا په هغوئ پورې اړه لري چې ترکومه بریده دجنرال ډیویډ پیټرایوس په دغې واقعبینۍ سرخلاصوي.

بې هوشي دانسان دژوند یوغیرنورمال حالت دی اوهغه وخت ورسره مخ کیږي چې کله د ده ترطبیعي ځواک زیات جسمي یافکري بوج ورباندې راوستل شي.

دامریکې دپوځ دغه څلورستوریز جنرال چې دسپینې ماڼۍ لخوا ورته داتل لقب هم ورکړل شوی دامریکایانو لپاره په خپلې بیهوشۍ سره دافغانستان دجګړې ګډ د دوئ ترپوځي ځواک لوړبوج وباله، هغه بوج چې دسپینې ماڼې سیاسي اوپوځي چارواکي یې په قطعي توګه دتحمل تاب نشي راوړای اونوموړي دغه عیني واقعیت دامریکې دتصمیم نیولو مرکز (کانګریس) دخطابې دمیزپه سر په عملي توګه تمثیل کړ.

دډیویډ پیټرایوس دغه د عملي تمثیل پیښه د امریکایي مطبوعات له ډیرساړه انعکاس سره مخ شوه؛ ځکه په هغې کې چې کوم تریخ پیغام نغښتل شوی وو هغه دسپینې ماڼې دچارواکو په مزاج نه وو برابر.

دجنرال ډیویډ دحیرانوونکې بیهوشۍ په تعقیب دجون دمیاشتې په یویشتمې نیټې په افغانستان کې دبهرنیوځواکونومشرجنرال سټانلي مکریسټل له رولینګ سټون (Rolling Stone) امریکایي مجلې سره په خپلې یوې ناندریزې مرکې کې په افغانستان کې دامریکایي استراتیژۍ له ناکامۍ څخه پرده پورته کړه اودجنرال سټانلي مکریسټل دغه جنجالي مرکه هم دجنرال ډیویډپیټرایوس دبیهوشۍ دپیښې په څیر دامریکایانولپاره له ځانه سره ډیر واقعیتونه رابرسیره کړل.

دواقعیتونو ترڅنګ په دې مرکه کې د ډیر تأمل وړتکی دادی چې مکریسټل د داسې واقعیتونوڅرګندولوته څه اړتیالرله چې د ده د منصب اوچوکۍ په له لاسه ورکولو ورته تمامه شوله ؟

مکریسټل لکه چې دهغه له پوځي مزاج نه مالومیږي یوتوند مزاجه عسکري جنرال دی، دخبري رسنیوخبریالانوبه د ده دتوندمزاجۍ له امله له نومړي سره ډیرکم دمرکې کولوجرأت کولای شوای، درولینګ سټون (Michael Hastings) سرمحرر له ده څخه دیوې مرکې اخیستلو لپاره ډیروختونه په افغانستان اوله هغه نه بهرد ده دمسافرت په مهال ور سره یوځای تیر کړل خودمرکې کولوزمینه ورته په لاس نه ورتله.

دغه وروستۍ مرکه یې په داسې حال کې ترې اخیستې لکه هغه چې نورخپله رواني روغتیا له لاسه ورکړې وي.

(Michael Hastings) په خپله دمرکې په اړه داسې وایي:

هغه (جنرال مک کریسټل) دپاریس په ۴ ستاره هوټل (four-star suite at the Hôtel Westminster) کې له خپلو نورو پوځیانو سره د رقص او شرابوپه یوه مست مجلس کې غرق پرک وو، کله چې ماورسره مرکه کوله له ده سره مل نورو امریکایي پوځیانو ګډې وډې سندرې ویلې اودافغانستان نوم یې پکې باربار یادآوو.

ده په خپلې مرکې کې په بې پرواتوګه دولس مشراوباما په مرستیال جوبایډن، دافغانستان اوپاکستان لپاره دهغه په ځانګړي استازي هالبروک اود کابل په سفیر ایکنبیري باندې توند لفظي ګذارونه وکړل، جوبایدن یې دمړه ځاروي اوهالبروک دخندنې په نومونو یاد کړل.

دمرکې ترتیبوونکی وایي چې دامریکې دپوځي مقرراتو له مخې هیڅ پوځي جنرال د دې اجازه نه لري چې دخبري رسنیو دښتون په صورت کې دې په داسې شوقي مجلسونوکې ګډون وکړي، او مک کریسټل په طبیعي لحاظ هم د داشانې میلو اومجلسونو شوقي سړی نه ښکاري.

نوموړی وایي چې مکریسټل په دې خبره هم ښه پوهیده چې رولینګ سټون مجله دسپینې ماڼۍ دچارواکو دسیاستونو مخالفه پالیسي لري، نو باید ده په دې مرکه کې ډیر احتیاط کړی وای اوداسې څه یې ترخوله نه وای ایستلي چې د ده په زیان تمام شوي وای .....

خو دمکریسټل له لوري د دغو ټولو مقرراتو ترپښو لاندې کول دهغه د عادي حالت دنه متوازنتوب ښکارندوینه کوله.

په هرصورت مرکه وشوه اوهغه بیا دمکریسټل مطبوعاتي مشاورهم ترنظر تیره کړه خو چې کله دهماغې ورځې په سهار په ۶/۲۲/۲۰۱۰ دمجلې په ویب سایټ کې نشر شوه مکریسټل ته دخپلو څرګندونودرک ولګیده او هماغه وو چې دخپلوڅرګندونو په غبرګون کې یې لومړی خپل مطبوعاتي مشاور پسې واخیست، خو دې کارورته هیڅ ګټه نه ولرله ځکه دمرکې ټول محتویات په ټولوامریکایي مطبوعاتو کې ټکي په ټکي خپاره شول اوهرچابه یې په ویلوسره دامریکایي مشهورجنرال آوپه افغانستان کې دټولو ایتلافي او امریکایي ځواکونو دمشرقومندان جنرال مکریسټل په تعقل باندې شک کاوو، تردې چې اوباما اورابرګیټس یې هم لوستلوته اړیستل شول اوله هغه وروسته یې سمدستي مکریسټل واشنګټن ته وروغوښت اوهالته یې دده له مکررې عذروینې سره سره نوموړی له دندې ګوښه کړ.

دامریکې دوسله وال پوځ ددغو دوتنو وتلیو جنرالانو دغه دواړې نادودې غیرنورمال اونامتوازن حرکات دي او د دواړو دپیښیدو لامل هم په افغانستان کې دامریکایي سیاستوالو په ښکیلتیا کې نغښتی دی.

دلته دامریکایي جنرالانو تربیهوشۍ اوعبث ګویۍ پورې سړي ته هغه دکلیوالو پښتنو یوه مزاحیه وریاده شي چې یوه بزګرسړي په کورکې یوپسه اویو مرکب ساتلي ول کومه شپه ورباندې یودرنده پیښ شو او هغه پسه یې ترې وژلی اوخوړلی وو اومرکب ورته ژوندی پری ایښی وو، بزګرسړي چې سهار غوجلې ته ورننوتی دخپل سپیره مرکب سرته یې په چیغو چیغو ژړیدو پیل وکړ، کلیوالو ورته ویل چې ساده سړیه مرکب خو روغ جوړدی چې ته ورباندې ژاړې، ژړاخوپه پسه په کارده چې وژلی اوخوړلی یې دی.

بزګر په ژړغوني غږ کې کلیوالوته وویل چې زه هم وینم چې هغه اوس رک روغ دی خوزه یې په هغه حال ژاړم چې لیوه سپین ورته خوړ اوده یې په رډوسترګو سیل کاوو.. ګوره سې په هغه حال کې به یې په ده (سپیره) څه .... حال تیر کړی وي.

اوس چې سړی په افغانستان کې دامریکایي ترټولو تکړه جنرالانو حال ته ګوري چې څوک یې دسنادمجلس دمیزپه سربیهوشه کیږي اوڅوک یې درواني ناروغیوله امله دچټیاتو ویلوپه رنځ اخته کیږي اوڅوک یې بیا په غرمترقبه شکل له خپلو دندوڅخه استعفا ګانې ورکوي نوخپله دافغاني چارواکوپه حال یې زړه ودردیږي چې په دوئ به څه تیریږي چې وارترپخوالا دعصبي نارغیو په رنځ مبتلادي...

لا تر اوسه یې ماغــزه په کرار نه دي
چــا چې ما سره وهــلی سر په سنګ دی
لا په خوب کې په لړزه پرېوزي له کټه
چې د چا تر غوږ زما د تورې شرنګ دی

د ټول افغان ویب پاڼې نه په مننه

محمد حسن حقیار haqyar@gmail.com

د ۲۷شهیدانو، وژونکیو سزا (وارننګ لیټر)

یو ه تازه خبروایي چې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال سټاینلي مک کرسټال د ۲۳ ملکي افغانانو دوژنې په جرم خپل شپږ افسران ګواښلي ، او توصیه یې ورته کړې چې په راتلونکې کې داسې (سهوه) ونکړي

په افغانستان کې مېشتو امریکایي ځواکونو د ۱۳۸۸ لمریز کال د کب په ۲مه، د دایکندي د کجران ولسوالۍ د سورکې او ناوې سیمو ترمنځ په دریو ملکي موټرو بمبار کړی و ، هغه مهال په کابل کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي، چې په دې بمبار کې وسلوال مخالفین وژل شوي دي . خوځایي چارواکیو په دې پېښه کې د ۲۷ ملکي وګړیو دوژل کېدو خبر ورکړی و، وروسته امریکایي ځواکونو ومنله چې په دې برید کې ۲۳ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۲ نور ټپیان شوي دي .

دد ایکندي والي قربان علي ارزګاني وایي چې د یادې شوې پېښې قربانیان تراوسه هم نه پوهېږي، چې بهرنیانو ولې پرې بمبار وکړ او ددوی د کورنی غړي اوس هم پوښتي چې اخر ناټو ولې دابې ګناه وګړي ووژل ؟

دپېښې له رسوایۍ وروسته امریکایي چارواکیو ژمنه وکړه چې دوی به ددې موضوع په اړه پلټنه کوي او مجرمینو ته به پوره سزاور کوي

د امریکایي ځواکونو په یاده شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دیادې شوې پېښې څېړنه په افغانستان کې د مېشتو امریکایي ځواکونو د مرستیال قوماندان جنرال مبک هېل لخوا شوې او د پلټنو پایلې چې په ۱۸۰ پاڼو مشتمله ده، د ناټو عمومي قوماندان جنرال مبک کرسټال ته سپارل شوې دي .

په یاد شوي راپور کې منل شوې چې ددوی د ځواکونو لخوا د ملکي وګړیو پر موټر (سهواً) هوایي برید شوی او ملکي وګړیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده .

په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه سهوي برید د بې پیلوټه الوتکو د مسوولینو لخوا د ناسمو معلوماتو ورکولو په اساس شوی و .

په دغه راپور کې څرګنده شوې چې یاده شوې پېښه د سرتېرو د ناسمې روزنې، د اړیکو د نشتوالي او د ناسمې پرېکړې له امله رامنځته شوې او په یاد شویو برخو کې د نورې روزنې سپارښتنه شوې ده

دادی له ژمنې سره سم په افغانستان کې مېشتو امریکایي ځواکونو پدې وروستیو کې دیوې اعلامیې په خپرولو ویلي، چې د ناټو عمومي قوماندان جنرال مبک کرسټال په دې پېښه کې لاس لرونکیو څلورو لوړ پوړو افسرانو ته اخطاریه او دوو ټیټ پوړو ته تنبیه پاڼې ور کړې دي.

دیادونې وړ ده چې په غرب او غربي موسساتو کې داتعامل دی چې څوک له دفتري اُصولو کوچنی تېری وکړي نو دفتري ورته دخبرداری په توګه لومړی تنبیه ورکوي چې دادهغه لپاره ډېره کوچنی او ابتدایي سزا ګڼل کېږي . آن تنبیه دسوانحو په دفتر کې هم نه ثبتېږي خو اخطار ثبتېږي.

جنرال مبک کرسټال یو ځل بیا پر دې پېښې د خواشینی څرګندولو ترڅنګ ویلي، چې دوی دافغانانو د خدمت او ددوی د خوندي امنیت لپاره دلته راغلي دي .

د امریکایي ځواکونو په یاده شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې له دې پېښې وروسته جنرال کرسټال هماغه مهال له زیانمنو شویو کورنیو سره غمرازي او په دې اړه یې ترې بخښنه غوښتې وه.

سرچینې ویلي، چې ددې خبرو له پایلو څخه یې دافغانستان ولسمشر حامد کرزی هم خبر کړی دی .

افغانستان ته دامنیت نیولو او له افغانانو سره دمرستې په نوم راغلیو مېشتو بهرنیو ځواکونو په تېرو نهو کالو کې له افغان ولس سره ډېر نامناسب، سپکوونکی اوتحقیروونکی چلند کړی دی ، بهرنیوځواکونو تل افغانانو ته دمریانو او دداسې چا په سترګه کتلي چې هېڅ یې دپوښتنې او ګټلو څوک نه وي .

غربیان ځانونه ددمو کراسۍ علمبرداران، او بشرخو پربږده چې آن دحیواناتو د دحقوقو مدافعین بولي خو د انساني حقوقو دا اجاره داران بیا په عمل کې ددریمې نړۍ انسان ته هېڅکله هم دانسان په سترګه نه ګوري. دوی ته انسانیت هېڅ مطرح او مهم ندی ، دوی په نظر انساني کرامت ، بشري عزت النفس یا له سره نشته او که شته دامعیارونه او حقوق یواځې دغربي نړۍ داوسېدونکیو لپاره دي او بس،

پدې کې هېڅ شک نشته چې غربیان دمحکومو او مظلومو ولسونو اوسېدونکیو ته آن دهاغومره حقوقو ور کولو او درناوي ته هم قانع ندي چې دوی یې خپلو سپیو ته ورکوي . همدااوس په امریکاکې لسګونه میلیونه سپي او پیشوګانې له خپلو خاوندانو سره په یوه میز او یوه دسترخوان ډوډۍ خوري ، پوره روغتیایي اسانتیاوې ، دوا او درمل کلینیکونه او ډاکټران لري او هروخت یې (چیک اپ) خو ددریمې نړۍ انسانانو ته وچه ډوډۍ او دڅکلو لپاره صحي اوبه خوپربږده چې ان هغه دکوهیانو ککړې او مکروبي اوبه هم نه موندل کېږي .

دوی نه یواځې داچې دمظلومې او محکومې نړۍ له عام ولس سره دښمنانه اومتکبرانه چلند کوي آن دهغو هېوادونو مامورینو او کارکوونکیو ته هم پام نه کوي چې ددوی له بشپړسیاسي ملاتړ څخه برخمن دي. دوی یې ددوستۍ دعوه کوي او حکومتونه یې خپل استراتیژیست دوستان بولي . په افغانستان کې دجګړې دډګر لومړۍ کرښې ته افغان عسکر لېږل کېږي ، دالقاعده او طالب مرمۍ لومړۍ دافغان عسکر په سینه لګېږي ، دجګړې لومړۍ کرښې په افغان اردو او افغان پولیس ساتل کېږي خو امتیازات ټول دبهرنیو ځواکونو دي ، دمتحده ایالاتو درسمي اعتراف له مخې په افغانستان کې ددوی پر هرعسکر هر کال یو میلیون ډالر لګښت راځي ، دځینو بې پلوه ادارو دسروې له مخې ، دلته پر هرامریکایي پوځي د افغان پوځي په پرتله سل چنده ډېر لګښت راځي .

په افغانستان کې له افغان ولس سره ددوی چلند وښوده چې دبشر دحقوقو ، دموکراسۍ ، ازادۍ ، د سولې دراوستلو، امنیت ، بیارغونې ، هوسایۍ، د افغانستان دپرمختګ ، بشري کرامت ته ددرناوي او.... شعارونه هسې دخلکو او نړیوال ذهنیت دتېرویستل ولپاره پلمه ده او په عمل کې هېڅ هم نشته.

د افغانانو په نسبت ددوی چلند او دریځ داسې دی لکه افغان چې له سره دوی ته انسان نه ښکاري . ....

پاتې ٤ مخ

شهادت اوونیزه
خپروونکی اداره: د حزب اسلامي افغانستان فرهنګي څانګه
د امتیاز څښتن: حزب اسلامي افغانستان
مسؤول مدیر: عبدالله کامه وال
مرستیال مدیر: عبدالخلیل (محمد خلیل)
اړیکو شمېره ۰۷۰۸۱۹۸۵۸۲
د کتنپلاوي تر څارنې لاندې
آدرس: دحزب اسلامي دفتر
سیلو ته مخامخ خوشحال خان مېنه

د ۲۷ شهیدانو، وژونکیو ...

دا چې دوی داوه ویشت تنو بې ګناه او ناخبره ملکي افغانانو وژنکیوته تش اخطاریه لیک او تنبیه پاڼې ورکوي داپخپله ددې څرګندوی چې دامریکایانو پروړاندې دافغانانو بیه څومره ده؟

دانصاف غوښتنه داده چې باید دهر بې ګناه وژل شوي شخص په بدل کې دنورو دعبرت لپاره وژونکی سمدستې په دار وځړول شي خو دلته دبشر خواخوږي او دتمدن، عاطفي او صمیمیت صادروونکي!! داوه ویشت تنو بې ګناه انسانانو وژونکیو ته چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي یواځې اخطار او تنبیه بسیا بولي.

او که دسر دتاوان خبره شي نوبیا دهرافغان دسربیه دوه زره ډالره چې ښایي دیوه امریکایي جنرال دیوې شپې دخرمستي بیه هم نه وي ټاکي

داسې هم نده چې غربیان دهر انسان دسر بیه همدومره ټاکي، بلکې ځیني انساني سرونه ددوی په اند ډېر قیمتي دي، دلاکربي په پېښه کې چې تراوسه هم پوره جوته نده چې ایا رښتیا هم دلیبیایوه اوسېدونکي به پدې هوایي پېښه کې لاس درلود او که نه امریکا له لیبیا سره پنځلس کاله سره جګړه وکړه، خپله یې هم هرډول تعزیرات پرې ولګول اونړۍ یې هم پرې تعزیراتو ته وهڅوله او په پای کې یې دهر وژل شوي امریکایي پر سر ترې یو میلیون امریکایي ډالر، دپنځلس وژل شویو امریکایانو پرسر پنځلس میلیونه ډالره، تاوان هم واخست. خو دبې ګناه او ناخبرو اوه ویشت تنو افغانانو پر سر خپلو مامورینو ته یواځې وارننګ لیټر (اخطاریه) بسیا بولي.

که امریکایانو دې وژونکیو ته منصفانه سزا او ددوی عادلانه محکمه غوښتلی نو په کار وو چې لومړی خویې افغان محکمې ته سپارلي وای او که داسې یې نه کول نو خپلې نظامي محکمې ته خو به یې سپارلی وای.

دایواځې داروزګان پېښه نده ،بلکې په افغانستان کې داډول لسګونه پېښې شوې چې پکې ناخبره لسګونه عام افغانان په قصدي ډول تش ددروغو په یو راپور په پوره امریکایي قساوت وژل شوي لومړی یې دمعمول په څېر امریکایان مسؤولیت نه منې او وژل شوي دخانګو کوچنیان او سپین سرې مېرمنې او آن ناوې او زوم هم القاعده بولي خو چې کله یې نړیواله میډیا رسواکړي نو بیایې ډېر وروسته مسؤولیت ومنې او په تشې عفوې دوسیه را ټوله کړي.

دا افغانانو ته ددوی دبېچاره ګی، نیستي، مظلومیت اوکمزورې توب سزا ده.

هرفرعون همداسې وې نورو ته په ټېټه او سپکه ګوري

"تقدیر کي قاضي کا یه فتواهین ازل سی
هین جرم ضعیفی کا سزا مرګ مفاجات"

● ● ● ● افغانستان د نړیوالو ورځپاڼو په هنداره کې ● ● ● ●

نړیوالو ورځپاڼو دافغانستان د روان حالت په اړه مطالب خپاره کړي او لیکلي یې دي، چې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدل په دې هېواد کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د حضور موده زیاتوي او امریکا دې ته خوشبینه نه ده، چې طالبان دې په رښتیا سولې ته غاړه کېږي.

انټرنشنل هرالډ ټریبون:

انټرنشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله وروستی مقاله کې چې د وتلو یوازنی لاره تر سرلیک لاندې خپره شوې ده لیکلي:

هر څومره چې په افغانستان کې وضعیت تاریکه کېږي او د امریکا لپاره ستونزې ډېرېږي، په هغومره اندازه په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د حضور موده زیاتېږي.

خو په دې ډول نه لکه اوس چې نوي زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي او د ناټو له پوځونو سره یوځای د وسله والو په ضد مبارزه کوي.

د لیکوال په باور که چېرې په افغانستان کې له تروریزم سره روانه مبارزه ماتې هم وخوري، دا ضمانت شته چې بیا به هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په یو ډول نه یو ډول موجود وي او حتی په دوه زره شلم یا تر هغه وروسته کلونو کې به په افغانستان کې د حاکم حکومت تکیه د امریکا پر پوځي حضور وي.

لیکوال وایي، چې په اصل کې په افغانستان ناکامي هغه څه ده، چې امریکا په لومه کې کښې ایستلای شي او په دې خاوره کې د امریکایانو لپاره بری یوازینی انتخاب دی.

نیویارک ټایمز:

د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا پر افغانستان په یوه مقاله کې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته کتنه کړې ده.

CIAL TIMES
Neue Zürcher Zeitung
ZEIT
OVINY
Paroubk
The Washington Post
The Economist
onal Herald Tri
Frankfurter Allgemeine
TREET JOURNAL
tional Herald Tribune
REVIEW

د مقالې په یوه برخه کې ویل شوي، چې جمهور رییس بارک اوباما او د امریکا د استخباراتو د مرکزي اداري رییس، دواړو د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د هغې معاملې په اړه چې د پاکستان په ملاتړ تر سره کېږي شک او بې باوري څرګنده کړې ده.

نیویارک ټایمز د امریکا له اې. بي. سي تلویزیون سره د امریکا د استخباراتو د اداري د رییس دا خبره راخیستې ده، چې وایي: موږ داسې هیڅ شواهد نه وینو چې طالبانو په رښتیا پخلاینې ته زړه ښه کړي.

په دې معنی چې خپلې وسلې به په خمکه ږدي، له القاعده سره به خپلې اړیکې وشلوي او په واقعي ډول به په ټولنه کې د ژوند کولو لپاره تیار وي.

د ورځپاڼې په لیکنه، د سولې په خبرو کې د پاکستان د هلوځلو په اړه جمهور رییس اوباما د نظر څرګندول له وخته مخکې ګڼلې او ویلي دي، چې دې هڅو ته باید په شک خو په خلاص نظر وکتل شي.

جمهور رییس د حقاني شبکې غړو او یا هغو طالبانو ته چې د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان یې د سولې معاملې ته د ور ګډولو هڅې کوي، د افغانستان په راتلونکې رهبری کې د ځاې درلودو پر امکاناتو له خبرو ډډه وکړه.

دا په افغانستان کې د سول په هڅو کې د پاکستان د هلوځلو په اړه د نیویارک ټایمز د تیرې اوونی د رپوټ په وړاندې د امریکایي مشرانو لمړی څرګندونې وې.

امریکایي مقاماتو سره له دې چې د سولې لپاره د طالبانو له ځینې کړیو سره خبرې مهمې ګڼلې، خو له داسې رهبرانو لکه سراج الدین حقاني، د هغه پلار جلال الدین حقاني او یا هم ملا عمر سره یې د سیاسي قدرت د شریکولو د نظر سره شدید مخالفت کړی دی.

حامد کرزی هیچ گاه ...

طالبان به خصوص سراج الدین حقانی مذاکره کند؟

وحید عمر چنین گفت:

موقف حکومت افغانستان در این ارتباط قطعاً واضح است. حکومت افغانستان گفته است که با کسی مصالحه خواهد کرد و وارد بحث و مذاکره خواهد شد که دست از سلاح، از کشتار، ترور و دهشت بردارد، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، با شبکه های تروریستی ارتباط نه داشته باشد. هر آن کس که این پیش شرط های حکومت افغانستان را بپذیرد. با قبول این پیش شرط ها حکومت افغانستان با آنها از در مذاکره مصالحه پیش خواهد آمد.

گفته می شود سراج الدین حقانی و برخی از رهبران شبکه وابسته به وی در حال حاضر در پاکستان به سر می برند و از آن جا حملات تخریبی را بر ضد دولت افغانستان رهبری می کنند.

گفته می شود به خاطر تاثیراتی که عملکرد برخی گروه های طالبان در پاکستان بالای افغانستان دارند و هم چنان به خاطر تاثیراتی که تصامیم سازمان استخباراتی پاکستان بر اوضاع افغانستان دارد، این کشور ناگزیر است با رهبران این سازمان و گروه ها مذاکرده کرده و به نتایجی دست یابد.

این در حالی است که سازمان استخبارات پاکستان هر گونه تاثیر داشتن بر گروه های مخالف دولت افغانستان را رد می کند.

په فساد کې ښکېل افغان ...

مقاماتو نوموړه نه دې اخیستې خو د هغو له قوله یې همداراز ویلي چې جګپوړي افغان چارواکي دا اجازه هم نه ورکوي چې نور لوړ رتبه مقامات ونیول شي او څارنوالان مجبورېږي چې د لویو کمپنیو او ادارو د مشرانو پرخلاف پراسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي او په دې ډول له افغانستانه د ملیونونو ډالرو له ایستلو سره مرسته کوي.

واشنګټن پوست زیاتوي د امریکا د عدلیې وزارت، فدرالي تحقیقاتي اداري، او د مخدرو موادو ضد اداري له لوري کابل ته استول شوي سلاکاران په افغانستان کې د فساد له ستونزې مایوسه شوي دي.

دوی وایي چې په فساد ککړ افغان چارواکي له مصؤنیته برخمن دي.

فاکس: په افغانستان کې ...

جنرال ډېوېډ ریچارډ سره شریکه کړې ده.

ده د دوشنبې په ورځ یوه خبري کنفرانس ته ویلي چې، د دې ډول بغاوت په پای کې د دې ضرورت پېښېږي، چې د مخالفو او موافقو ډلو ترمنځ فرق وشي.

د لیم فاکس په باور، دا د افغانستان د حکومت لپاره د خلکو د یوې ستري برخې د ملاتړ جلبولو لپاره اړین اقدام دي.

ده زیاته کړې، چې له جنرال ریچارډ سره یې په دې اړه چې څرنګه باید په ولس کې د دې نظر د پیاده کولو لپاره هڅې جاري وساتل شي خبرې کړي.

په داسې حال کې چې د ملي امنیت لپاره پوځي اقدام ډېر ضروري دي، داسې سیاسي مذاکرو موجودیت ته اړتیا ده، چې په اوږده مهال کې له افغانستان څخه موږ ته د وتلو لاره خلاصه کړي او افغانستان هم په امنیتي خلا کې واقع نه شي.

د بریتانیې د پوځ لوي درستیز د یک شنبې په ورځ له بي. بي. سي سره په دې ارتباط په مرکه کې وویل، چې دی هیڅ داسې دلایل نه ویني چې دا خبرې ژر تر ژره پیل نه شي.

په عین حال کې د بریتانیې صدراعظم ډېوېډ کامرون ویلي، چې د بیا پخلاینې پروسه روانه ده او هغه طالبان، چې له جګړې لاس اخیستلو او د افغانستان د اساسي قانون منلو ته تیار دي بېرته په ټولنه کې د جذبیدو لاره لري.

کامرون ویلي، چې د نړۍ د سترو صنعتي هېوادونو په غونډه کې چې په کاناډا کې ترسره شوه وویل شول، چې موږ د یوه داسې افغانستان د جوړولو هڅې نه کوو چې هغه له هره پلوه تکمیل وي بلکې د یوه با ثباته افغانستان غوښتونکي یو، چې د امنیت د تامینولو جوګه وي او ببرته د القاعده لاس ته ونه لوېږي.

کرزي دې د هغو طالبانو ...

په اړه دې کمیټې کار نه دی پیل کړی څکه موږ په دې اړه د افغان چارواکوله خوا نورو معلوماتو ته سترګې په لاریو.

تیره میاشت په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې ګډونوالو د افغانستان له حکومت اودهغه له نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د ملګرملتونو دبندیزونو له تورلیست څخه دې د یوشمیر طالبانونومونه وباسي.

دافغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو لپاره د طالبانو یو مهم شرط همدا دی چې له تورلیست څخه دې د طالبانو نومونه وایستل شي.

د ملګروملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشرښاغلی مایرهرټینګ د څلورو اصولو یادونه وکړه چې پراساس یې کمیټه پریکړه کوي چې د کومو کسانو نومونه له لیست څخه وباسي.

ایا په لیست کې شامل فرد په اګاهانه ډول له شخړو لاس اخیستی، وسله یې پرځمکه ایښې، له القاعده سره یې اړیکې په بشپړه توګه شلولې او د افغانستان اساسي قانون یې منلی دی او که نه؟

هغه وویل دا کمیټه د هریوه فرد دوسیه په جلاتوګه څېړي او د طالبانو غړي یوه کټګوری نه ګڼي.

مایر هرټینګ وویل افغانستان ته د دغې کمیټې د کارپوهان مخکې هم تللي او دا هم او تیره اونۍ کابل ته د د امنیت د شورا د پلاوي سره تللی و.

نوموړی زیاتوي په دې کتنو کې افغان چارواکوته دا په ډاګه شوه چې که ورته زیات معلومات ورکړي نوبه له دې لیست څخه د افرادو د نومونو په ایستلو کې ډېره مرسته وکړي.

جنرال اشفاق کیانی و ...

اما حکومت افغانستان این گزارش ها را به شدت رد می کند.

حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:

((ما این گزارش ها را به شدت رد می کنیم. کدام ملاقات درین باره صورت نه گرفته است واین سخن که گویا رهبر این گروه به کابل آمده و با رییس جمهور ملاقات کرده است، حقیقت نه دارد. ما درجریان نیستیم واین گزارش بالکل نادرست می باشد.))

همچنین اطهرعباس سخنگوی اردوی پاکستان گزارش های را رد کرد که می گوید، اردوی این کشور ملاقات میان رییس جمهور کرزی و گروه مخالفین را میانجی گری کرده است.

وی به رادیو آزادی گفت:

این گزارش بالکل بی اساس می باشد و کسی آن را تایید نه کرده است. اردو یا کدام کس دیگر درین زمسنه کدام نقش بازی نه کرده است و گزارش هم ازکدام منبع موثق نقل قول نه می کند.

شایعات هم نشرشده که می گویند، اسلام آباد برای یک مصالحهٔ میان کابل ومخالفین سعی دارد که بر اساس آن جایگاهی برای مخالفین درسیستم سیاسی آیندهٔ افغانستان، پذیرفته شود.

جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز اردوی پاکستان هفتهٔ گذشته با مقامات ارشد سیاسی ونظامی امریکا، برتانیه وافغانستان ملاقات های داشت.

او روز جمعهٔ گذشته با آدمیرال مایک مولن لوی درستیز اردوی امریکا درراولپندی ملاقات کرد. او بعد ازآن دردیدار با وزیرامور خارجهٔ برتانیه ویلیام هیگ دربارهٔ یک راه حل سیاسی درافغانستان گفتگو کرده است.

ریچارد هولبروک نمایندهٔ خاص امریکا برای افغانستان وپاکستان و زلمی رسول وزیرخارجهٔ افغانستان ازجملهٔ مقامات بودند که هفتهٔ گذشته بالوی درستیز اردوی پاکستان گفتگوهای انجام دادند.

آدمیرال مایک مولن لوی درستیز اردوی امریکا طی ملاقات با رییس جمهور حامد کرزی درافغانستان دربارهٔ حالات جدید بعد ازکناره گیری جنرال ستانلی مک کرستال از سمت قوماندانی نیروهای درافغانستان گفتگو کرده است.

ناظران اوضاع به این باورند که سفر لوی درستیز اردوی پاکستان و رییس استخبارات این کشور بالای برنامهٔ مصالحهٔ دولت افغانستان با مخالفین، بی تاثیر نه خواهد بود.

ایران برای ساختن دو ...

وی گفت، به هر صورت که باشد، این اطلاعات هشدار دهنده است بخاطری که جامعه بین المللی برنامه هسته ای ایران را یک برنامه شفاف نمی داند.

سران روسیه به ندرت دربارهٔ بیانات سی آی ای یا استخبارات مرکزی امریکا تبصره می کنند.

به نوشته آژانس خبری رویترز، این اظهارات تند میدویدیف بیان گر درز روبه افزایش میان مسکو و تهران طی ماه اخیر می باشد.

جنجال کریملین و تهران ماه گذشته زمانی برملا شد که محمودی احمدی نژاد رییس جمهور ایران کریملین را به خاطر پذیرفتن فشار ایالات متحده برای توافق روی وضع تعزیرات بیشتر بر این کشور تنبیه کرد.

در ماه روان میلادی به تقاضای اداره رییس جمهور باراک اوباما شورای امنیت ملل متحد به شمول روسیه قطعنامهٔ را برای وضع تعزیرات جدید بر ایران تصویب کرد.

رییس جمهور روسیه گفت، اگر چیزی را که خدمات خاص امریکا گفته درست باشد، این وضعیت را متشنج تر می سازد. وی گفت، این را رد کرده نمی تواند که این مساله بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

ایالات متحده، قدرت های عمده اروپایی و اسراییل می گویند، ایران در تلاش است که با استفاده از برنامه هسته ای ملکی بطور پنهانی بمب اتم تولید کند. تهران این ادعا را رد می کند.

روسیه مکررا از ایران خواسته است که این شک و شبهء جامعه بین المللی را دور سازد و در سال روان یکی از مقام ارشد روسیه گفت که نگرانی های غرب قابل اعتبار است.

صدها تن طی یک تظاهر ...

ملی افغانستان هم تقاضا کردند تا به این معضله توجه کنند.

در این حال مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند، آنان در بخش حفظ توازن در کاربرد و استفاده از زبان های پشتو و دری در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور جداً توجه کرده اند.

این بار اول نیست که تعدادی از محصلان افغان در اعتراض به آنچه عدم حفظ توازن در استفاده از زبان های دری و پشتو در پوهنتون ها و مکاتب کشور خوانده شده، دست به اعتراض می زنند، بلکه پیش از این هم اعتراضات مشابه صورت گرفته است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز شماری از محصلان پوهنتون کابل طی گردهمایی در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان نصب لوحه این پوهنتون به زبان های دری و پشتو شده بودند.

در این حال شماری از کارشناسان افغان می گویند نیاز است تا معترضان خونسردی شان را حفظ کرده و به مسایل زبانی و فرهنگی جنبه سیاسی ندهند.